

GO HLALOŠA TŠEO O KA DI DIRAGO LE TŠEO O KA SE DI DIREGO NAKONG YA GO DULA KA GAE

Mothopo wa seswantšho woo o kgobokeditšwego ke Senthara ya AAC

*Sesotho sa Laboa translations by Dr Matemane Lekganyane, Department of African Languages, University of Pretoria
Made with Bildstöd images: www.bildstod.se
For information on the symbol license: http://www.dart-gbg.org/licenser*

Ge magato a go dula ka gae a fetoga, mešongwana yeo e goba e sa dumelwego le yona e a fetoga. Gore re kgone go fa mothopo wa seswantšho woo o hlalošago tše o ka di dirago le tše o ka se di dirego tša magato a go dula ka gae go motho yo a nyakago thekgo ya diswantšho, re kgobokeditše mothopo wa motheo wa batswadi le bahlokomedi.

Ka moo o ka dirago mothopo

Gatiša matlakala a 2-4 mo a a latelago. Sega seswantšho se tee ka se tee mo matlakaleng a 3-4.

Kgomaretša diswantšho tše o di swerego ka Prestiki 'tše o ka di dirago' (letl. 5) goba 'o ka se di dirego' (letl. 6) letlakaleng la maleba. Ge magato a go dula ka gae a fetoga, o ka šutiša diswantšho ka ge mešongwana ye mengwe e tla be e dumelwego goba e sa dumelwego.

Tsenya diswantšho tše di mpshafaditšwego (mohlala, go tšwa kgatišobakeng goba di thadilwe ka seatla).

Ge o se na segatiši:

Ge e le gore o nyaka go dira mothopo wa gago wo o theilwego mo mohlaleng wo, o šomiša boithomelo bja gago! Thala, kgomaretša diswantšho, bjalogjalo.

Ka moo o ka šomišago mothopo

Bea mothopo mo lefelong la go bonagala - o kgwagetše lebotong, khapotong goba lebating, go fa mohlala. Hlalošetša motho yo a nyakago thekgo ya diswantšho seo re swanetšego go se gopola, ke eng seo re ka se dirago, le seo re ka se se dirego, re šupa seswantšhong sa maleba se tee ka se tee. Hlaša ge melao e fetoga gomme o šutišetše seswantšho se se segilwego go letlakala la maleba.



DILO TŠEO RE SWANETŠEGO GO DI GOPOLA KA MEHLA

Hlapa matsogo
kgafetšakgafetša




gohlolela ka sejabaneng



apara sešira molomo le dinko ge o
tšwela ka ntle



dira sekgoba se se lekanego gare
ga gago le ba bangwe



Diswantšho tša mešongwana (di sege ka se tee ka se tee)

e ba le balapa bao ba dulago wena



leletša bagwera le balapa




sepela ka theksi ge o apere sešira
molomo le dinko gomme o dule kgole
le ba bangwe



eya go reka dilo tše bohlokwa



reka goba o ye go tšeа dihlare



ithute goba bala



ithobolle ka gae goba ka jarateng




lebelela TV



ithobolle ka go sepela goba go kitima



bapala dipapadi ka gae



Diswantšo tša mešongwana (di sege ka se tee ka se tee)


eya kerekeng



eya khonsateng goba phadišanong




ema kgaušwi le batho ka mabenkeleng




eya moletlong goba lenyalong



eya paeskopong



eye moskeng




eya senagogeng




eya phakeng



eya sekolong



reka dijo tša go yo jela gae



etela bagwera le balapa



eya mošomong





DILO TŠEO RE KA DI DIREGO KA LEGATO LA _____



DILO TŠEO RE KA SE DI DIREGO KA LEGATO LA _____

